

Na osnovu člana 141 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi („Sl.list CG-opštinski propisi“ broj: 01/19) objavljuje se

POZIV

nevladinim organizacijama za prijavu učešća na sjednici Skupštine opštine Herceg Novi

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Herceg Novom, zainteresovane za korištenje instituta „slobodne stolice“, da podnesu prijave za učešće u radu XI redovne sjednice Skupštine opštine Herceg Novi, koja je zakazana za 23.12.2019.godine sa početkom u 8,00 časova.

Prijave za učešće na sjednici Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine najkasnije 7 dana prije održavanja sjednice Skupštine preko Službe Skupštine ili elektronskim putem na e-mail skupstina@hercegnovi.me sa navedenim tačkama dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici.

Shodno članu 142 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi, uz prijavu za učešće, nevladina organizacija dostavlja dokaze o ispunjavanju uslova i to:

- da je registrovana najmanje godinu dana;
- da ima sjedište na teritoriji opštine;
- da je u prethodnoj godini: realizovala jedan ili više projekata u opštini ili učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini, ili realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
- da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast i
- da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, ima pravo da predloži, odnosno imenuje predstavnika koji će učestvovati u radu sjednice.

Shodno članu 143 Poslovnika Skupštine opštine Herceg Novi, nevladina organizacija dužna je da, radi korišćenja Instituta "slobodna stolica", Službi Skupštine dostavi:

- prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;
- Statut nevladine organizacije;
- Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
- izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o spriječavanju sukoba interesa.

Predstavnicima nevladinih organizacija koji su određeni da učestvuju u radu sjednice, dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnoga reda po kojoj učestvuju, najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice.

Obavještenje o predstavnicima nevladinih organizacija koji će po pojedinim tačkama dnevnog reda prisustvovati sjednici Skupštine, objavljuje se na web sajtu Skupštine.

Broj:02-6-306-1/19

Herceg Novi, 16.12.2019.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE HERCEG NOVI

SEKRETAR

Milovan Benderać, s.r.